

**MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO – UPRAVA
POLICIJE, La Benevolencija br. 16, kojeg zastupa policijski komesar Generalni
inspektor policije Nusret Selimović, (u daljem tekstu: Ugovorni organ)**

**i
Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo, Tešanjaska 24A/II, ID broj: 4200505350000
kojeg zastupa direktor Gregor Žnidaršič, (u daljem tekstu: Dobavljač)**

UGOVOR O SUKCESIVNOJ NABAVCI POGONSKOG GORIVA ZA MOTORNA VOZILA (LOT 6)

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka i sukcesivna isporuka pogonskog goriva (Dizel BAS EN 590 (10 ppm) i Premium BMB 95 BAS EN 228):

- **LOT 6** - Sukcesivna nabavka pogonskog goriva na lokaciji općine Ilidža za potrebe Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Nabavka je izvršena putem otvorenog postupka, na osnovu Odluke broj 02-11-4-2474/21 od 11.05.2021. godine.

Ugovor se zaključuje u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, ponudom Dobavljača, odredbama Okvirnog sporazuma broj: 02-11-4-2474-39/21 od 17.09.2021. godine i stvarnim potrebama Ugovornog organa.

Ponuda broj: 112/21 za LOT 6 od 22.06.2021. godine sastavni je dio ovog ugovora.

Član 2.

Ukupna vrijednost ovog ugovora bez PDV-a iznosi 56.000,00 (pedesetšesthiljada i 00/100) KM.

Član 3.

Dobavljač se obavezuje da će u roku od deset (10) dana od dana obostrano potpisanog ugovora dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora u obliku безусловne bankarske garancije u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora, sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza + 30 dana.

Ukoliko Dobavljač ne dostavi garanciju za uredno izvršenje ugovora u predviđenom roku ugovor se neće smatrati zaključenim.

Član 4.

Dobavljač se obavezuje da za vrijeme trajanja ugovora, vrši redovno snabdjevanje Ugovorni organ pogonskim gorivima iz člana 1. ovog ugovora koje će se vršiti sukcesivnom isporukom putem svih benzinskih pumpi koje ima na raspolaganju i za sva motorna vozila Ugovornog organa, pod datim uslovima u njegovoj ponudi iz člana 1. ovog ugovora.

Ugovorni organ će dostaviti Dobavljaču spisak vozila sa registarskim oznakama za koja se mogu vršiti isporuke robe koja je predmet ovog ugovora. U slučaju promjena podataka sa spiska isti će biti pravovremeno pismeno dostavljen Dobavljaču.

Član 5.

Dobavljač će Ugovorni organ svrstati u „prioritete“ što znači da će u svakom momentu imati posebno rezervisane količine tečnih goriva za potrebe Ugovornog organa i da će vršiti nesmetano snabdjevanje njegovih vozila tečnim gorivima u bilo kom trenutku neovisno od situacije na tržištu.

Dobavljač će tokom realizacije ovog ugovora, Ugovornom organu vršiti isporuku pogonskih goriva sa kvalitetom u skladu sa standardima, normama kvaliteta koji važe za vrstu roba koje su predmet nabavke, te priloženim certifikatom/uvjerenjem o kvaliteti goriva, te će ukoliko to

Ugovorni organ bude zahtijevao od njega periodično dostavljati certifikat/uvjerenje o kvalitetu goriva izdat od nadležnog organa/pravnog lica (firme) u Bosni i Hercegovini.

Dobavljač je saglasan da, od strane Ugovornog organa odabrana firma za kontrolu kvaliteta goriva može, na benzinskoj pumpi Dobavljača, prilikom tankanja goriva u motorno vozilo Ugovornog organa uzeti uzorke u svrhu kontrole.

Ukoliko se analizom ustanovi da rezultati analize nisu u skladu sa važećim propisima o kvalitetu predmetnog goriva u BIH, Dobavljač snosi sve posljedice koji nastanu po osnovu navedenog odstupanja.

U slučaju spora oko reklamacije na kvalitet isporučenih pogonskih goriva mjerodavan je stručni nalaz ovlaštene kuće za provjeru kvaliteta tečnih goriva.

Dobavljač će Ugovornom organu nadoknaditi svu štetu uvrđenu od strane nadležnog organa, a nastalu isporukom neadekvatnog i nekvalitetnog goriva na benzinskim pumpama Dobavljača.

Član 6.

Isporučene količine pogonskih goriva Ugovorni organ će plaćati po osnovu ispostavljenih ispravnih originalnih faktura zaključno sa 15. i zadnjim danom u mjesecu čiji će iznos biti utvrđen množenjem količine isporučenog goriva u periodu za koji se ispostavlja faktura i utvrđene jedinične cijene Dizel BAS EN 590 (10 ppm) i Premium BMB 95 BAS EN 228 za taj period.

Utvrđivanje jedinične cijene će biti pomoću sljedećih cjenovnih formula:

- a) Cjenovna formula za utvrđivanje jedinačne cijene Dizel BAS EN 590 (10 ppm) po kojoj će biti plaćana faktura, tokom važenja ugovora je sljedeća:

$$C_{fd} = K_d \times C_{2d} \text{ [KM/l]} \quad \text{pri čemu je:}$$

C_{fd} – jedinačna cijena Dizel BAS EN 590 (10 ppm), po kojoj će Dobavljač fakturisati isporučeno dizel gorivo za prethodni period tokom primjene ugovora, iskazana sa PDV-om i zaokružena na 2 (dvije) decimale, [KM/l];

C_{2d} – prosječna cijena Dizel BAS EN 590 (10 ppm) u FBiH sa PDV-om [KM/l], u periodu za koji se fakturiše isporučeno dizel gorivo ,

K_d – koeficijent za dizel gorivo koji će biti određen po formuli:

$$K_d = C_{pd}/C_{1d} \text{ (koeficijent će biti zaokružen na četiri decimale)}$$

C_{pd} – ponuđena jedinačna cijena Dizel BAS EN 590 (10 ppm) na dan otvaranja ponuda sa popustom i PDV-om [KM/l].

C_{1d} – prosječna cijena Dizel BAS EN 590 (10 ppm) u FBiH sa PDV-om [KM/l], u periodu od 30 dana prije dana otvaranja ponuda koju je Ugovorni organ dobio od Federalnog Ministarstva trgovine u Mostaru i koju će Dobavljač primjeniti kod izračunavanja koeficijenta K_d .

$$K_d = 0,7524$$

- b) Cjenovna formula za utvrđivanje jedinačne cijene Premium BMB 95 BAS EN 228 po kojoj će biti plaćana faktura tokom važenja ugovora je sljedeća:

$$C_{fb} = K_b \times C_{2b} \text{ [KM/l]} \quad \text{pri čemu je:}$$

C_{fb} – jedinačna cijena Premium BMB 95 BAS EN 228, po kojoj će Dobavljač fakturisati isporučeno gorivo za prethodni period tokom primjene ugovora, iskazana sa PDV-om i zaokružena na 2 (dvije) decimale , [KM/l];

C_{2b} – prosječna cijena Premium BMB 95 BAS EN 228 u FBiH sa PDV-om [KM/l], u periodu za koji se fakturiše isporučeni benzin ,

K_b – koeficijent za benzin koji će biti određen po formuli:

$K_b = C_{pb}/C_{1b}$ (koeficijent će biti zaokružen na četiri decimale)

C_{pb} – ponudena jedinačna cijena Premium BMB 95 BAS EN 228 na dan otvaranja ponuda sa popustom i PDV-om [KM/l].

C_{1b} – prosječna cijena Premium BMB 95 BAS EN 228 u FBiH sa PDV-om [KM/l], u periodu od 30 dana prije dana otvaranja ponuda koju je Ugovorni organ dobio od Federalnog Ministarstva trgovine u Mostaru i koju će Dobavljač primjeniti kod izračunavanja koeficijenta K_b .

$K_b = 0,7689$

Koeficijent K_b ; K_b će biti konstantni tokom primjene ugovora.

Uz svaku fakturu Dobavljač dostavlja prosječnu cijenu predmetnih goriva izdatu od Federalnog Ministarstva trgovine u Mostaru, za period za koji se faktura izdaje.

Član 7.

Plaćanje isporučenih pogonskih goriva Ugovorni organ će vršiti, u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema na protokol ispravnih originalnih faktura izdatih od strane Dobavljača, na tekući račun Dobavljača, u skladu sa članom 107. Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u („Službeni glasnik BiH“, broj: 93/05, 21/06, 60/06, 06/07, 100/07, 35/08 i 65/10).

Uz svaku fakturu izabrani ponuđač dostavlja prosječnu cijenu predmetnih goriva izdatu od Federalnog Ministarstva trgovine u Mostaru, za period za koji se faktura izdaje.

Zaposlenici Ugovornog organa prilikom sipanja goriva, dostavljaju Dobavljaču 3 primjerka naloga za sipanje goriva koji su potpisani i opečaćeni od strane ovlaštenog lica Ugovornog organa. Uz svaku ispostavljenu fakturu Dobavljač dostavlja jedan primjerak naloga za izdavanje goriva sa tačno utvrđenom količinom i vrstom izdatog/kupljenog pogonskog goriva, datumom izdavanja, registarskim brojem vozila, imenom i prezimenom lica koje je preuzelo gorivo, te potpisom i pečatom Dobavljača.

Član 8.

Dobavljač se obavezuje da će pratiti utrošene količine predmetne robe, kao i utrošena sredstva, te uz svaku izdatu fakturu o tome slati izvještaj ugovornom organu. Takođe se obavezuje da će nakon utrošenih novčanih sredstava i količina predviđenih ovim ugovorom i ponudom koja je sastavni dio ugovora, obustaviti točenje predmetnih pogonskih goriva Ugovornom organu.

Član 9.

Ukoliko poslije zaključenja ovog ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja obaveza definisanih Ugovorom, rokovi izvršenja obaveza će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i utjecaja strana u ovom ugovoru i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom.

Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Strana u ugovoru pogođena višom silom odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti uz prilaganje uz prilaganje odgovarajućih dokaza.

Član 10.

U slučaju kašnjenja u isporuci roba, do kojeg je došlo krivicom Dobavljača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% naručene robe, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorne kazne ne može preći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti koja je predmet narudžbe. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od Ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile.

Član 11.

Dobavljač nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ovog ugovora fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija za nabavke Ugovornog organa, najmanje 6 (šest) mjeseci po zaključenju ovog ugovora, odnosno od početka realizacije ovog ugovora.

Član 12.

Na ostala prava i obaveze ugovornih strana, koja nisu regulisana ovim ugovorom, primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 13.

Ugovorne strane mogu raskinuti ovaj ugovor i prije njegove realizacije, ukoliko se jedna strana ne bude pridržavala njegovih odredbi, uz prethodno izmirenje svih obaveza utvrđenih po ovom ugovoru. Otkazni rok je 15 (petnaest) dana, a po isteku ovog roka Ugovor se smatra raskinutim. O otkazu ugovorne strane se obavještavaju pismenim putem.


Član 14.


Eventualno nastale sporove pri realizaciji ovog ugovora, ugovorne strane će rješavati sporazumno, a ukoliko to nije moguće, utvrđuje se nadležnost Suda u Sarajevu.


Član 15.


Ovaj ugovor je zaključen, kada isti potpišu obje ugovorne strane i traje do realizacije ugovorene vrijednosti, a najduže do isteka važenja Okvirnog sporazuma.

Ovaj ugovor izrađen je u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih po dva (2) zadržava svaka strana.

DOBAVLJAČ
Petrol BH Oil Company d.o.o.
Sarajevo

direktor Gregor Žnidaršić



UGOVORNI ORGAN
MUP KANTONA SARAJEVO
UPRAVA POLICIJE

POLICIJSKI KOMESAR
Generalni inspektor policije
Nusret Selimović



Broj: 6-1009/21
Datum: 26.10.2021.

Broj: 02-11-4-2474-46/21
Datum: 13.10.2021. godine